


Setswana

Kgato

3A

# Monwedi le dikhirikhete



Thembisile Ndala



## **Medumopuo (poeletso)**

gw

## **Medumo e meswa**

nw, tw

### **Monwedi le dikhirikhete**

**Setswana**

**Kgato: 3A**

ISBN: 978-1-77981-272-8

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Thembisile Ndala

Moranolodi: Jeanny Matlhane

Motshwantshi: Shaile Bester

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.



# Monwedi le dikhirikhete



**Thembisile Ndala**

Montwedi le Monwedi ntšwa ya gagwe e a e ratang thata, ba nna le mmangwane kwa Gauteng.







Ba ne ba tshameka mmogo letsatsi le letsatsi. Montwedi o raga kgwele ya dinao mme Monwedi a e tabogele.

Montwedi o ne a tlhokomela ntšwa ya gagwe tota. E nale ntlo e bothito, dijo le metsi. En e e lebega ebile e phatsima.




Letsatsi pele ga ngwaga o mošwa, Montwedi le mmangwanaagwe ba ne ba bogetse go thuntsiwa ga dikhirikhete.. Monwedi o ne a iphithile fa morago ga garetene gonne o ne a boifa.





Ka tshoganyetso ga utlwala modumo o mogolo. Monwedi a tshoga, a tlola mme a siela kwa ntle. Montwedi a goeletsa Monwedi gore a boele mo ntlong. Fela a tshabela kwa mmileng.





“Boa Monwedi ! “Montwedi a goa.” Fela Monwedi a tswela kwa mmileng.

Letsatsi le le latelang, Montwedi a batla Monwedi gotlhe. A batla kwa tshingwaneng, ka fa tlase ga kolo le kwa mmileng. Monwedi a se bonwe.








Bosigong joo, Montwedi o ne a hutsafetse. A rapela gore Monwedi a boele gae.






Montwedi le mmangwanaagwe ba dira diphousetara go thusa go batla Monwedi. Ba di baya gotlhe.

Monwedi a seka a bonwa. Montwedi a tswelela go hutsafala. “Monwedi o kae? a ipotsa.” Ke eletsa gore a ka boela gae”.







Letsatsi lengwe, mmangwanaagwe a amogela mogala. Monwedi o bonwe gaufi le selaga!

Montwedi le Monwedi ba ne ba itumetse.  
“Dikhirikhetse ga di a siamela diphologolo”  
ga rialo Montwedi. Monwedi a bogola e le go  
dumalana le Montwedi a be a mo latswa.







## Readers

### Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- A di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

### Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelelsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

### Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuri Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthunswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

### Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa diKolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

### Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974

  
**Room  
to  
Read™**

  
**NELSON MANDELA**  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT

**Saide**   
Enabling successful  
open learning for all

Ulwazi Lwethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

